

IZVJEŠTAJ

O OBAVLJENOJ FINANSIJSKOJ REVIZIJI

AGENCIJE ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

ZA 2017. GODINU

Broj: 01/02/03-08-16-1-690/18

Sarajevo, juni 2018. godine

**SADRŽAJ**

I	<u>MIŠLJENJE REVIZORA</u>	3
	<u>MIŠLJENJE O FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA</u>	3
	<u>MIŠLJENJE O USKLAĐENOSTI</u>	4
II	<u>KRITERIJI</u>	5
III	<u>IZVJEŠTAJ O REVIZIJI</u>	6
1.	<u>UVOD</u>	6
2.	<u>REALIZACIJA PREPORUKA</u>	6
3.	<u>SISTEM INTERNIH KONTROLA</u>	6
3.1	<u>Organizacija i rukovođenje</u>	6
3.2	<u>Finansijsko upravljanje i kontrola</u>	7
3.3	<u>Interna revizija</u>	7
4.	<u>BUDŽET</u>	7
5.	<u>FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ</u>	8
5.1	<u>Pregled rashoda i izdataka iz budžeta</u>	8
5.2	<u>Bilans stanja</u>	8
6.	<u>JAVNE NABAVKE</u>	9
7.	<u>KOMENTARI</u>	10
	<u>PRILOZI</u>	10

I MIŠLJENJE REVIZORA

MIŠLJENJE O FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja **Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Agencija)** za 2017. godinu koja obuhvataju: bilans stanja, pregled prihoda, primitaka i finansiranja, pregled rashoda i izdataka iz budžeta, posebne podatke o plaćama i broju zaposlenih, pregled dinamike zapošljavanja, pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava, pregled kapitalnih ulaganja i analizu izvršenja budžeta – tekstualni dio.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo **Agencije** odgovorno je za izradu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu s prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja, tj. Zakonom o finansiranju institucija BiH, Pravilnikom o finansijskom izvještavanju institucija BiH i Pravilnikom o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija BiH. Ova odgovornost podrazumijeva i kreiranje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže značajne pogrešne iskaze uslijed prijevare ili greške.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o finansijskim izvještajima na osnovu provedene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji institucija Bosne i Hercegovine¹ i primjenjivim Međunarodnim standardima vrhovnih revizionih institucija (ISSAI 1000–1810). Ovi standardi zahtijevaju da postupamo u skladu s etičkim zahtjevima i reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo kako finansijski izvještaji **Agencije** ne sadrže značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje obavljanje postupaka u cilju pribavljanja revizionih dokaza o iznosima i objavama u finansijskim izvještajima. Izbor postupka zasniva se na prosudbi revizora, uključujući procjenu rizika značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim izvještajima uslijed prijevare ili greške. Pri procjeni rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u cilju odabira revizionih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u svrhu izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola. Revizija uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opće prezentacije finansijskih izvještaja. Revizor također ocjenjuje finansijsko upravljanje, funkciju interne revizije i sisteme internih kontrola.

Vjerujemo da su pribavljeni revizionni dokazi dovoljni i odgovarajući i da osiguravaju osnovu za naše mišljenje.

Mišljenje

Prema našem mišljenju, finansijski izvještaji **Agencije** prikazuju fer i istinito, u svim materijalnim aspektima, stanje imovine, obaveza i izvora sredstava na 31.12.2017. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na navedeni datum, u skladu s prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

MIŠLJENJE O USKLAĐENOSTI

U vezi s revizijom finansijskih izvještaja **Agencije** za 2017. godinu, izvršili smo i reviziju



usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa značajnim zakonima i drugim propisima kojima se **Agencija** rukovodi.

Odgovornost rukovodstva za usklađenost

Pored odgovornosti za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, rukovodstvo **Agencije** je također odgovorno osigurati da su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije u skladu s propisima kojima su regulisane i potvrđuje da je tokom fiskalne godine osiguralo namjensko, svrhovito i zakonito korištenje sredstava odobrenih budžetom institucije za ostvarivanje utvrđenih ciljeva, te ekonomično, efikasno i efektivno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Odgovornost revizora

Reviziju usklađenosti smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji institucija BiH i ISSAI 4000 – Standard za reviziju usklađenosti. Pored navedene odgovornosti za izražavanje mišljenja o finansijskim izvještajima, naša odgovornost podrazumijeva i izražavanje mišljenja o tome jesu li aktivnosti, finansijske transakcije i informacije, u svim materijalnim aspektima, u skladu sa zakonima i drugim propisima kojima su regulisane. Ova odgovornost uključuje obavljanje procedura kako bismo pribavili revizione dokaze o tome koriste li se sredstva za odgovarajuće namjene i je li poslovanje **Agencije**, prema definisanim kriterijima, usklađeno sa zakonima i drugim propisima.

Vjerujemo da su pribavljeni revizioni dokazi dovoljni i odgovarajući i da osiguravaju osnovu za naše mišljenje.

Mišljenje

Prema našem mišljenju, aktivnosti, finansijske transakcije i informacije **Agencije** za 2017. godinu u skladu su, u svim materijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima kojima su regulisane.

Sarajevo, 27.06.2018. godine

**GENERALNI
REVIZOR**

Dragan Vrankić, v.r.

**ZAMJENIK
GENERALNOG REVIZORA**

Jasmin Pilica, v.r.

**ZAMJENIK
GENERALNOG REVIZORA**

Ranko Krsman, v.r.

II KRITEIRIJI

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine provodi reviziju finansijskih izvještaja i, u vezi s istom, reviziju usklađenosti. Revizija finansijskih izvještaja i revizija usklađenosti podrazumijeva proces objektivnog prikupljanja i procenjivanja dokaza, kako bi se utvrdilo jesu li predmeti revizije, tj. finansijski izvještaji, kao i aktivnosti, finansijske transakcije i informacije, u skladu s odgovarajućim kriterijima koji su sadržani u zakonima i drugim propisima. Kriteriji predstavljaju uporedne parametre koji se koriste kako bi se dala ocjena predmeta revizije.

Za ocjenu objektivnosti i istinitosti finansijskih izvještaja i ocjenu usklađenosti sa zakonima i drugim propisima korišteni su sljedeći kriteriji:

- Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu
- Zakon o finansiranju institucija BiH
- Zakon o javnim nabavkama i podzakonski akti
- Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH i podzakonski akti
- Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima (FBiH i RS)
- Zakon o državnoj službi u institucijama BiH i podzakonski akti
- Zakon o radu u institucijama BiH i podzakonski akti
- Pravilnik o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija BiH
- Pravilnik o finansijskom izvještavanju institucija BiH.

III IZVJEŠTAJ O REVIZIJI

1. UVOD

Agencija je samostalna organizacija koja je utemeljena Zakonom o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini¹ i za svoj rad odgovara Vijeću ministara BiH.

Temeljne uloge Agencije su: jedinstvena primjena Zakona o osiguranju u BiH, usaglašenost zakonodavstva u Bosni i Hercegovini sa zakonodavstvom Evropske unije, koordinirano predstavljanje i zastupanje Bosne i Hercegovine u organizacijama koje se bave osiguranjem na međunarodnom nivou i kontinuirana saradnja s istim, uz kontinuiranu saradnju s entitetskim agencijama za nadzor osiguranja entiteta i Brčko distrikta BiH, rješavanje sporova između agencija za nadzor osiguranja u pogledu jedinstvenog tumačenja i primjene zakonodavstva o osiguranju na nivou entiteta i Brčko distrikta i izdavanje pismenih odluka i mišljenja kojima se osigurava jedinstvena primjena zakonodavstva o osiguranju. Agencija također osigurava i vodi sve relevantne podatke o sveukupnom tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini.

Radom Agencije rukovodi direktor koji ima status sekretara s posebnim zadatkom. Organ upravljanja Agencijom je Upravni odbor.

Sjedište Agencije je u Sarajevu.

2. REALIZACIJA PREPORUKA

Ured za reviziju institucija BiH (u daljem tekstu: Ured za reviziju) izvršio je finansijsku reviziju Agencije za 2016. godinu o čemu je sačinjen Izvještaj o reviziji te izrazio pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje Agencije i zakonitost poslovanja. Agenciji u Izvještaju o reviziji za 2016. godinu nisu predlagane preporuke.

3. SISTEM INTERNIH KONTROLA

Agencija je odgovorna za kreiranje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i prezentaciju finansijskih izvještaja i usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

3.1 Organizacija i rukovođenje

Agencijom je do augustva 2017. godine rukovodio direktor koji je imenovan odlukom Vijeća ministara BiH iz 2011. godine², a mandat mu je istekao u novembru 2016. godine. Vijeće ministara BiH je 30.08.2017. godine imenovalo direktoricu Agencije na mandatni period od pet godina.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji iz 2006. godine sistematizovano je 11 radnih mjesta koja su i popunjena. Procedura usklađivanja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji s odredbama Odluke o principima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa uprave BiH i Odluke o razvrstavanju radnih mjesta i kriterijima za opis poslova radnih mjesta u

institucijama BiH još uvijek nije dovršena. S obzirom na to kako dostavljeni Prijedlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije još uvijek nije dobio sva potrebna mišljenja, Programom rada Agencije za 2018. godinu, koji je usvojio Upravni odbor Agencije i Vijeće ministara BiH, planirana je i izrada Prijedloga pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije u cilju usaglašavanja s relevantnim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini.

3.2 Finansijsko upravljanje i kontrola

U skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH i Pravilnikom o godišnjem izvještavanju o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, Agencija je Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH blagovremeno dostavila Godišnji izvještaj o finansijskom upravljanju i kontroli za 2017. godinu. Agencija je opisala poslovne procese i aktivnosti, definisala rizike, izradila registar rizika te usvojila određen broj internih akata.

3.3 Interna revizija

Na osnovu Zakona o internoj reviziji institucija BiH i Odluke o kriterijima za uspostavu jedinice interne revizije u institucijama BiH, za obavljanje funkcije interne revizije u Agenciji nadležna je Jedinica interne revizije Ministarstva finansija i trezora BiH. U 2017. godini nije obavljena interna revizija u Agenciji.

4. BUDŽET

Agencija je Ministarstvu finansija i trezora BiH dostavila zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 525.000 KM. Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu¹, Agenciji su odobrena sredstva u traženom iznosu, odnosno **525.000 KM**, što je za 31.000 KM više odnosu na prethodnu godinu. Povećanje se uglavnom odnosi na kapitalne izdatke.

Iako je Zakonom o Agenciji propisano kako se Agencija finansira iz Budžeta institucija BiH i participacije vlada entiteta, a na osnovu prethodno zaključenog memoranduma o finansiranju rada Agencije između Vijeća ministara BiH i vlada entiteta, Agencija se u 2017. godini, kao i svih prethodnih godina, finansirala isključivo iz sredstava Budžeta institucija BiH. Spomenuti memorandumi o finansiranju rada Agencije nikada nisu potpisani.

U Tabeli 1. prikazan je pregled odobrenog i izvršenog budžeta.

Tabela 1.
KM

Iznosi u

Opis	Odobreni budžet	Usklađivanja budžeta	Ukupni budžet	Izvršenje budžeta	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Tekući izdaci	495.000	-4.000	491.000	454.471	93
Kapitalni izdaci	30.000	4.000	34.000	31.697	93
Tekući grantovi	0	0	0	0	
Višegodišnja kapitalna ulaganja	0	0	0	0	
Novčane donacije	0	0	0	0	



Ukupno:	525.000	0	525.000	486.168	93
----------------	---------	---	---------	---------	----

Agencija je na osnovu Instrukcije za prestrukturisanje budžetskih rashoda za 2017. godinu i Odluke o prestrukturisanju rashoda Ministarstva finansija i trezora BiH, prestrukturisala rashode budžeta u ukupnom iznosu od 22.000 KM. Umanjena je pozicija ugovorenih usluga, a povećana raspoloživa sredstva na pozicijama bruto plaća (3.000 KM), nabavke opreme (4.000 KM), putnih troškova (6.000 KM), troškova prijevoza i goriva (3.000 KM), unajmljivanja imovine (4.000 KM) i troškova tekućeg održavanja (2.000 KM).

Nadalje, promijenjena je i struktura kapitalnih rashoda na način da je za iznos od 30.000 KM umanjena pozicija nabavke opreme, a za isti iznos povećana pozicija nabavke stalnih sredstava u obliku prava.

5. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

Na osnovu Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH, Agencija je sačinila i blagovremeno dostavila Godišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu nadležnim institucijama.

5.1 Pregled rashoda i izdataka iz budžeta

Ukupno izvršenje budžeta Agencije iznosi 486.168 KM, odnosno 93% u odnosu na raspoloživa sredstva. Za troškove bruto plaća, naknada troškova zaposlenih i ugovorenih usluga izdvojeno je ukupno 410.333 KM, odnosno 84% od ukupno utrošenih budžetskih sredstava u 2017. godini.

Finansijski značajni rashodi odnose se na bruto plaće i naknade plaća (327.194 KM) i ugovorene usluge i druge posebne usluge (55.956 KM).

Bruto plaće i naknade plaća: Bruto plaće i naknade iz plaća iskazane su u iznosu od 327.194 KM, od čega se na neto plaće i naknade odnosi 188.491 KM, a na poreze i doprinose 138.703 KM. Plaće su isplaćene za 11 zaposlenih, koliko je i planirani broj radnih mjesta predviđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije.

Ugovorene i druge posebne usluge: Od ukupnog iznosa rashoda za ugovorene usluge, najveći dio se odnosi na naknade za rad Upravnog odbora Agencije. Za ove namjene je ukupno isplaćeno 23.858 KM (neto iznos). Upravni odbor Agencije imenovan je odlukom Vijeća ministara BiH od 30.05.2017. godine na mandat od tri godine i broji sedam članova. Mandat prethodnom Upravnom odboru je istekao 23.10.2016. godine. Isplata naknada vršena je u skladu s Odlukom o novčanim naknadama u Upravnom odboru Agencije kojom je visina naknade utvrđena u iznosu od 470 KM mjesečno za članove i 150 KM za sekretara Upravnog odbora.

Pregled rashoda i izdataka iz budžeta prikazan je u Tabeli I u prilogu Izvještaja.

5.2 Bilans stanja

Ukupna aktiva Agencije iskazana je u iznosu od 33.025 KM. Aktiva se sastoji od novčanih sredstava (2.521 KM) i neotpisane vrijednosti stalnih sredstava (30.504 KM). Finansijski najznačajnija stavka stalnih sredstava je kompjuterska oprema.

Pasiva Agencije iznosi 104.377 KM, a čine je kratkoročne tekuće obaveze (13.706 KM), obaveze prema radnicima (30.964 KM) te izvori sredstava (30.504 KM).

U Tabeli 2. prikazana je struktura sredstava i obaveza Agencije.

Tabela 2.
KM

Iznosi u

Opis	Saldo 31.12.2016	Saldo 31.12.2017	Indeks 3/2
1	2	3	4
Gotovina, kratkoročna potraživanja i zalihe	2.091	2.521	121
Stalna sredstva	36.030	30.504	85
Ukupno aktiva:	38.121	34.311	87
Kratkoročne obaveze i razgraničenja	40.469	73.873	183
Dugoročne obaveze i razgraničenja	0	0	0
Izvori sredstava	36.030	30.504	85
Ukupno pasiva:	76.499	104.377	136

Bilans stanja prikazan je u Tabeli II u prilogu Izvještaja.

6. JAVNE NABAVKE

Agencija je 23.01.2017. godine donijela Plan nabavki za 2017. godinu. Nabavke su realizovane u skladu s planom nabavki u ukupnom iznosu od 49.137 KM. Proveden je konkurentski postupak za nabavku softvera – statističkog programskog paketa u vrijednosti od 29.203 KM, dok su ostale nabavke realizovane putem direktnih sporazuma. Agencija je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama¹ i Uputstvom o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora² uspostavila praksu objave osnovnih elemenata ugovora na svojoj internet stranici.

7. KOMENTARI

Agencija je u ostavljenom roku dostavila odgovor na Nacrt izvještaja o reviziji za 2017. godinu u kojem nije izrazila primjedbe na iznesene nalaze i preporuke te je stoga ovaj Izvještaj konačan, bez korekcija u odnosu na Nacrt Izvještaja.

**Vođa tima za
finansijsku reviziju**

Danijel Jozić, v.r.

**Rukovodilac Odjela za
finansijsku reviziju**

Munevera Baftić, v.r.

**Članovi tima za
finansijsku reviziju**

Anisa Jusić, v.r.

Enes Alić, v.r.

**Rukovodilac Odjela za
razvoj, metodologiju i kontrolu
kvaliteta finansijske revizije**

Dragoljub Kovinčić, v.r.

Prilozi

Tabela I – Pregled rashoda budžeta za 2017. godinu

Tabela II – Bilans stanja na 31.12.2017. godine

Izjava o odgovornostima rukovodstva



Pregled rashoda budžeta za 2017. godinu

Naziv institucije: Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini

Tabela I

Opis	Odobreni budžet	Usklađivanja budžeta	Ukupni budžet (2+3)	Izvršenje budžeta	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1. Tekući izdaci	495,000	-4,000	491,000	454,471	93
Bruto plaće i naknade	325,000	3,000	328,000	327,194	100
Naknade troškova zaposlenih	33,000		33,000	27,183	82
Putni troškovi	19,000	6,000	25,000	23,900	96
Izdaci telefonskih i pošt. usluga	8,000		8,000	5,317	66
Izdaci za energiju i kom. usluge	0		0	0	
Nabavka materijala	4,000		4,000	3,976	99
Izdaci za usl. prijevoza i goriva	5,000	3,000	8,000	4,449	56
Unajmljivanje imovine i opreme	4,000	4,000	8,000	3,279	41
Izdaci za tekuće održavanje	5,000	2,000	7,000	1,701	24
Izdaci za osiguranje	3,000		3,000	1,515	51
Ugovorene i druge posebne usluge	89,000	-22,000	67,000	55,956	84
2. Kapitalni izdaci	30,000	4,000	34,000	31,697	93
Nabavka zemljišta			0		
Nabavka građevina			0		
Nabavka opreme	30,000	-26,000	4,000	2,493	62
Nabavka ostalih stalnih sredstava		30,000	30,000	29,203	97
Rekonstrukcija i invest. održavanje			0		
3. Tekući grantovi	0	0	0	0	
			0		
4. Višegodišnja kapitalna ulaganja	0	0	0	0	
			0		
5. Novčane donacije	0	0	0	0	
			0		
Ukupno (1+2+3+4+5)	525,000	0	525,000	486,168	93

Rukovodstvo je Pregled rashoda budžeta po ekonomskim kategorijama odobrilo 02.03.2018. godine.

Direktorica:
Emina Jahić

Bilans stanja na 31.12.2017. godine

Naziv institucije: Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini

Tabela II

Opis	31.12.2016.	31.12.2017.	Indeks 3/2
1	2	3	4
1. Gotovina, krat. potraživanja, razgraničenja i zalihe	2,091	2,521	121
Novčana sredstva	2,041	2,521	124
Kratkoročna potraživanja	0	0	
Kratkoročni plasmani			
Interni finansijski odnosi			
Zalihe			
Kratkoročna razgraničenja	50		0
2. Stalna sredstva	36,030	30,504	85
Stalna sredstva	159,593	155,932	98
Ispravka vrijednosti	123,563	125,428	102
Neotpisana vrijednost stalnih sredstava			
Dugoročni plasmani			
Dugoročna razgraničenja			
UKUPNO AKTIVA (1+2)	38,121	33,025	87

3. Kratkoročne obaveze i razgraničenja	40,469	73,873	183
Kratkoročne tekuće obaveze	10,764	13,706	127
Kratkoročni krediti i zajmovi			
Obaveze prema zaposlenima	29,704	30,964	104
Interni finansijski odnosi			
Kratkoročna razgraničenja		29,203	
4. Dugoročne obaveze i razgraničenja	0	0	
Dugoročni krediti i zajmovi			
Ostale dugoročne obaveze			
Dugoročna razgraničenja			
5. Izvori sredstava	36,030	30,504	85
Izvori sredstava	36,030	30,504	85
Ostali izvori sredstava			
Neraspoređeni višak prihoda/rashoda			

UKUPNO PASIVA (3+4+5)	76,499	104,377	136
------------------------------	---------------	----------------	------------

Napomena: Pravilnikom o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine, čl.10. stav 4., napomenuto je da bilans stanja budžetskih korisnika **neće biti uravnotežen** (aktiva jednaka pasivi) zbog programski uspostavljenog sistema Glavne knjige, dok će bilans stanja koji radi Ministarstvo finansija i trezora na nivou Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za tekuću godinu biti uravnotežen.

Rukovodstvo je Bilans stanja odobrilo 02.03.2018. godine.

Direktorica:

Emina Jahić

Izjava o odgovornostima rukovodstva

Međunarodni standard vrhovnih revizionih institucija (ISSAI 1580) predviđa da revizor treba dobiti odgovarajuću izjavu od rukovodstva institucije kao dokaz da rukovodstvo priznaje svoju odgovornost za objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja saglasno mjerodavnom okviru finansijskog izvještavanja, te da je odobrilo finansijske izvještaje.

Rukovodstvo **Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini** (u daljem tekstu: Agencija) dužno je osigurati da finansijski izvještaji za 2017. godinu budu izrađeni u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH (Službeni glasnik BiH broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), Pravilnikom o finansijskom izvještavanju institucija BiH (Službeni glasnik BiH broj 25/15) i Pravilnikom o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija BiH (protokol Ministarstva finansija i trezora BiH broj 01-08-02-1-1515-1/15 od 04.02.2015. godine). Rukovodstvo je također obavezno postupati u skladu sa Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu (Službeni glasnik BiH broj 94/16) i pratećim uputstvima, pojašnjenjima i smjernicama koje donosi Ministarstvo finansija i trezora BiH, kao i ostalim zakonima u Bosni i Hercegovini, tako da finansijski izvještaji daju fer i istinit prikaz finansijskog stanja Agencije.

Pri sastavljanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti rukovodstva obuhvaćaju garancije:

- da je osmišljen i da se primjenjuje i održava sistem internih kontrola koji je relevantan za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja;
- da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze;
- da finansijski izvještaji sadrže sve relevantne podatke i analize izvršenja budžeta, kao i podatke o sistemu internih kontrola i realizaciji preporuka revizije;
- da se u poslovanju primjenjuju važeći zakonski i drugi relevantni propisi.

Rukovodstvo je također odgovorno za čuvanje imovine i resursa od gubitaka, pa stoga i za preduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se spriječile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.

Datum, 24.04.2018. godine.

Direktorica:

Emina Jahić